


# Erasmus+ informator

Zašto je Erasmus sinonim za studentsku mobilnost?



# Sadržaj

- 1 [Zašto je Erasmus sinonim za studentsku mobilnost?](#)
- 2 [Međunarodna kreditna mobilnost](#)
- 3 [Kada je moguća studentska mobilnost?](#)
- 4 [Sa kojim univerzitetima FLU ima međunarodnu saradnju?](#)
- 5 [Način konkurisanja, uslovi i izbor kandidata/kinja](#)
- 6 [Dokumenta studentske mobilnosti](#)
- 7 [Pripreme i procedure nakon izbora kandidata/kinja](#)
- 8 [Finansijski okviri i ugovor o grantu](#)
- 9 [Priznavanje mobilnosti](#)
- 10 [Verifikacija rezultata mobilnosti](#)
- 11 [Prava i obaveze odlaznih studenata/kinja](#)

# 1

## Zašto je Erasmus sinonim za studentsku mobilnost?

Evropa finansira ovaj program već više od 30 godina, počev od 1987. godine, kada su po prvi put započele razmjene studenata i nastavnog osoblja tadašnjih 12 članica Evropske ekonomske zajednice. Sa stvaranjem i širenjem Evropske unije, program je obuhvatio sve njene zemlje članice. Od 2014. godine, mogućnosti koje program pruža proširile su se i van EU, na mnoge druge regione svijeta, zbog čega je simbolično dodat plus u njegovom nazivu. Erasmus+ je danas najveći program Evropske unije koji omogućava mobilnost studenata i osoblja.

Erasmus+ mobilnosti su najčešće jednosemestralni ili dvosemestralni boravci na drugim univerzitetima na svim nivoima studija, a od konkursnog roka 2018. on omogućava i praksu u preduzećima u Evropskoj uniji (tzv. traineeship opportunities). Naravno da je u osnovi mobilnosti pohađanje nastave i polaganje ispita. Međutim, prpratne koristi, koje se ne spominju, često znaju da budu mnogo značajnije. Student dobija mogućnost da proširi svoje vidike, nauči nove jezike, upozna se sa novim kulturama, oslobodi se predrasuda po pitanju drugih nacija, kultura, religija, jer mobilnost pomaže mladom čovjeku da sagleda život i razbije predrasude.

Program indirektno podstiče multikulturalnost. Veliki broj brakova je takođe sklopljen zahvaljujući ovom programu. Ovaj program je zaista mnogo više nego samo puko studiranje i polaganje ispita. Omogućava mladim ljudima da svijet gledaju drugim očima, otkrivaju nove emocije i uče ono što ne piše u udžbenicima....

Vanja Drljević, Nacionalna Erasmus+ koordinatorka

# 2

## Međunarodna kreditna mobilnost

Kreditna mobilnost je ograničeni period studiranja ili osposobljavanja u inostranstvu (u okviru tekućih studija u matičnoj instituciji) radi dobijanja kredita. Nakon faze mobilnosti najčešće u trajanju od jednog semestra, studenti/kinje se vraćaju u svoju matičnu instituciju, gdje se krediti priznaju i studenti/kinje završavaju svoje studije.

# 3

## Kada je moguća studentska mobilnost?

Kreditna mobilnost Fakulteta likovnih umjetnosti je namijenjena studentima/kinjama II i III godine Bachelor studija, kao i studentima/kinjama I godine Master studija.

II godina Bachelor studija



III godina Bachelor studija



I godina Master studija



4

## Sa kojim univerzitetima FLU ima međunarodnu saradnju?

Sve informacije o fakultetima i akademijama sa kojima FLU ima potpisane institucionalne sporazume se nalaze na [linkovima na sajtu FLU](#) ↗. Prije planirane mobilnosti i procesa aplikacije preporučuje se detaljnije informisanje o svim raspoloživim institucijama na kojima je moguće ostvariti mobilnost.

# 5

## Način konkurisanja, uslovi i izbor kandidata/kinja

Na internet stranici FLU objavljuje se konkurs sa uslovima i rokovima za konkurisanje po svim raspoloživim programima mobilnosti obično početkom studijske godine a za ostvarivanje mobilnosti za ljetnji semestar tekuće studijske godine.

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta na engleskom jeziku:

1. CV;
2. Uvjerenje o prosječnoj ocijeni (studentska služba);
3. Motivaciono pismo;
4. Portfolio;
5. Potvrda o znanju stranog jezika (studentska služba).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u štampanoj formi na FLU (kancelarija prodekana/ice), u roku od dvije nedjelje od datuma raspisivanja konkursa.

Odluku o izboru kandidata/kinja donosi Komisija za izbor studenata/kinja u programima mobilnosti FLU na osnovu prethodno propisanih kriterijuma.

Nakon imenovanja studenta/kinja za kandidata/kinja mobilnosti od strane Komisije za mobilnost, potrebno je da i institucija domaćin potvrdi prijem studenta/kinja u program mobilnosti da bi se kandidatura smatrala konačnom.

# 6

## Dokumenta studentske mobilnosti

Osnovna dokumenta kojima se definiše program mobilnosti i na osnovu kojih se priznaje dio obaveza iz studijskog programa su:

- Ugovor o studiranju (učenju) Learning Agreement (priprema se prije mobilnosti)
- Prepis ocjena (dobija se nakon mobilnosti)
- Potvrda o dužini boravka na instituciji domaćinu (dobija se nakon mobilnosti)

[Dokumenta za Erasmus+ stipendiju ↗](#)

### Ugovor o studiranju (učenju) - Learning Agreement

Nakon imenovanja studenta/kinje za program mobilnosti za studijski boravak, zaključuje se ugovor o studiranju (učenju) između studenta/tkinje, matične institucije i institucije domaćina.

U ugovoru o studiranju (učenju) navode se nazivi predmeta za koje se student/kinja prijavio/la sa pripadajućim brojem ECTS kredita koje izabrani predmeti nose na instituciji domaćinu, uz pripadajući broj ECTS kredita u izvornom broju na instituciji domaćinu.

Ugovor o studiranju (učenju) se može mijenjati samo uz saglasnost svih potpisnika/ca, a izmjene i dopune moraju biti u pisanom obliku, registrovane najkasnije osam nedjelja nakon dolaska studenta/kinje u instituciju domaćina.

[Vodič za korišćenje ugovora o učenju za studiranje ↗](#)



Ugovor o studiranju (učenju) na matičnoj instituciji potpisuju student/kinja i prodekan/ica za međunarodnu saradnju organizacione jedinice. Potpisivanjem ugovora o studiranju (učenju) matična institucija odobrava studentu/kinji odlazak na mobilnost i odabrani studijski program, a institucija domaćin ga prihvata i odobrava studijski program.

Matična institucija se takođe obavezuje da će studentu/kinji priznati sve predmete, ocjene i kredite navedene u ugovoru o studiranju (učenju) i verifikovati postignute rezultate na istovjetan način kao za studente/kinje koji nijesu koristili program mobilnosti.

### Prepis ocjena

Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je da studentu/kinji izda prepis ocjena na engleskom jeziku. Prepis ocjena je isprava kojom institucija visokog obrazovanja daje detaljne podatke o ostvarenom programu i postignutim rezultatima studenta/kinje (iskazanom putem ECTS kredita ili drugog načina bodovanja za svaki predmet, kao i ocjenom u odgovarajućem sistemu ocjenjivanja na instituciji domaćinu). Prepis ocjena mora biti izdat kao službeni dokument i na engleskom jeziku.

### Potvrda o dužini boravka

Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužna je da studentu/kinji izda potvrdu o dužini boravka na engleskom jeziku.

# 7

## Pripreme i procedure nakon izbora kandidata/kinja

Dokumentaciju i dinamiku pripreme za mobilnost studenti/kinje dogovaraju i pripremaju u saradnji i uz podršku prodekana/ice za međunarodnu saradnju FLU.

Prije putovanja na razmjenu potrebno je:

- Potpisivanje ugovora o učenju (priprema student/kinja)
- Potpisivanje ugovora o grantu (šalje institucija domaćin)
- Aplikacija za studentsku vizu (nekada je potrebno više mjeseci za dobijanje vize)
- Pripremanje za putovanje i boravak u inostranstvu (karta, smještaj...)

# 8

## Finansijski okviri i ugovor o grantu

Nakon imenovanja studenta/kinje za program mobilnosti potpisuje se ugovor o grantu.

Ugovor o grantu utvrđuje finansijsku podršku i ugovore o isplati studentu/kinji. Za razliku od drugih dokumenata, ugovor se potpisuje između učesnika/ce i institucije domaćina. Ugovor se mora potpisati s obje strane prije početka mobilnosti. Erasmus+ grant može se uplatiti učesniku/ci samo kada je ovaj ugovor potpisan.

Na osnovu ugovora o grantu student/kinja dobija mjesečnu stipendiju u toku perioda mobilnosti, kao i nadoknadu troškova putovanja.

**Važno**

Provjerite ugovor o grantu prije potpisivanja i imajte ovaj ugovor na umu tokom vašeg perioda u inostranstvu

Iznosi stipendija  
za mobilnost  
studenata

Stipendije za  
pokrivanje troškova  
života studenti  
dobijaju na  
mjesečnom nivou,  
a iznosi zavise od  
zemlje u kojoj se  
mobilnost realizuje.

Zemlje u kojima se  
mobilnost realizuje

Mjesečni iznos stipendije

- |   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| → | Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška          | → | 900€ |
| → | Belgija, Češka, Nemačka, Grčka, Španija, Hrvatska, Kipar, Luksemburg, Holandija, Portugal, Slovenija, Island, Turska | → | 850€ |
| → | Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunija, Slovačka, Makedonija                    | → | 800€ |

Iznos podrške za  
putne troškove  
učesnika.

Udaljenost putovanja

Iznos po učesniku/ici

- |                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| Od 10 do 99 km     | → | 20€   |
| Od 100 do 499 km   | → | 180€  |
| Od 500 do 1999 km  | → | 275€  |
| Od 2000 do 2999 km | → | 360€  |
| Od 3000 do 3999 km | → | 520€  |
| Od 4000 do 7999 km | → | 820€  |
| 8000 km i više     | → | 1500€ |

# Priznavanje mobilnosti

Po završetku dijela studijskog programa na instituciji domaćinu odlazni student/kinja nastavlja studije na matičnoj instituciji i prenosi kredite za uspješno položene ispite.

Priznavanje stečenih kredita ostvaruje se na osnovu ugovora o studiranju (učanju).

Kada je odlazni student/kinja u programu mobilnosti u instituciji koja ne koristi ECTS kredite, u ugovor o studiranju (učanju) upisuju se izvorni krediti.

Nakon priloženog prepisa ocjena ostvarenih u periodu mobilnosti na matičnoj instituciji se pokreće postupak priznavanja predmeta navedenih u ugovoru o studiranju (učanju), njima pripadajućih kredita i odgovarajućih ocjena.

U slučaju da univerzitet nema definisanu konverzionu tabelu za dati sistem ocjenjivanja, konverzija će se vršiti na osnovu podataka i tabela koje dostavi univerzitet domaćin.

U slučaju da je predmet odslušan, a nije položen ispit na instituciji domaćinu, matična institucija može odlaznom student/kinji po povratku dozvoliti da pristupi polaganju ispita bez ponovnog slušanja tog predmeta.

Ako preklapanje u programu ili ishodima učenja iznosi manje od 50%, odlaznom student/kinji se stečeni ECTS krediti i ocjena mogu priznati kao izborni predmet ili se navesti u Dodatku diplome (Diploma supplement).

Sve ocjene ostvarene na instituciji domaćinu koje je moguće pretvoriti u nacionalni sistem ocjenjivanja ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj instituciji.

Ovo pravilo se ne primjenjuje na boravak predviđen za izradu završnog ili magistarskog rada.

# Verifikacija rezultata mobilnosti

U postupku priznavanja stečenih kredita i odgovarajućih ocjena prodekan/ica za međunarodnu saradnju koji u ime organizacione jedinice potpisuje ugovor o studiranju (učenu), priprema prijedlog (ako je potrebno i prijedlog konverzije kredita i ocjena) Vijeću organizacione jedinice.

Verifikaciju ostvarenih rezultata studenta/kinje u periodu mobilnosti vrši Vijeće organizacione jedinice, na isti način kao i verifikaciju rezultata ostvarenih na matičnoj instituciji.

U slučaju da je student/kinja ostvario/la rezultate iz predmeta, stručne prakse ili vještina, koji se ne priznaju na matičnoj instituciji, jer po svojoj prirodi nijesu sastavni dio studijskih programa matične institucije, organizaciona jedinica može ostvarene rezultate unijeti u Dodatku diplome (Diploma supplement).

# Prava i obaveze odlaznih studenata/kinja

Odlazni student tokom perioda mobilnosti zadržava status koji je na univerzitetu imao prije svog odlaska.

Odlazni/a student/kinja nije za vrijeme trajanja mobilnosti oslobođen plaćanja školarine na matičnoj instituciji, ali jeste na instituciji domaćinu, ukoliko sporazumom nije drugačije određeno.

U okviru odabranog programa, student/kinja na instituciji domaćinu u jednom semestru mora prijaviti najmanje 20 ECTS kredita. U slučaju da student na instituciji domaćinu ne ostvari broj ECTS kredita naznačenih u ugovoru o studiranju (učenju), razliku ECTS kredita ostvaruje nakon povratka, na matičnoj instituciji. Nakon završetka mobilnosti student je obavezan da, najkasnije u roku od 45 dana, prodekanu/ici za međunarodnu saradnju matične jedinice dostavi prepis ocjena sa institucije domaćina.

U slučaju da student/kinja na instituciji domaćinu ne ostvari broj ECTS kredita naznačenih u ugovoru o studiranju (učenju), razliku ECTS kredita ostvaruje nakon povratka, na matičnoj instituciji.

Nakon završetka mobilnosti student/kinja je obavezan da, najkasnije u roku od 45 dana, prodekanu/ici za međunarodnu saradnju matične jedinice dostavi prepis ocjena sa institucije domaćina.



**Prijava**



Imenovanje



Ugovor o učenju



Ugovor o grantu



Aplikacija za  
studentsku vizu



Putovanje i boravak  
u inostranstvu



**Studiranje**





Univerzitet Crne Gore  
Fakultet likovnih  
umjetnosti Cetinje

**Adresa: Fakultet likovnih umjetnosti,  
Univerzitetski kompleks umjetničkih fakulteta  
(Bivša zgrada OBODA), 81250 Cetinje**

**Prodekanica za međunarodnu saradnju:  
Maja Šofranac  
majasofranac@gmail.com**

**Univerzitet Crne Gore ↗  
Fakultet likovnih umjetnosti ↗**

**E-mail: [flu@ucg.ac.me](mailto:flu@ucg.ac.me)**